



Government Gazette

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Vol. 542 Pretoria 27 August 2010 No. 33321

M A N U A L S

IN ACCORDANCE WITH
**THE PROMOTION OF ACCESS TO
INFORMATION ACT (NO. 2 OF 2000)**



AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure

IMPORTANT NOTICE

The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errors on the fax machine or faxes received which are unclear or incomplete. Please be advised that an "OK" slip, received from a fax machine, will not be accepted as proof that documents were received by the GPW for printing. If documents are faxed to the GPW it will be the sender's responsibility to phone and confirm that the documents were received in good order.

Furthermore the Government Printing Works will also not be held responsible for cancellations and amendments which have not been done on original documents received from clients.

INDEX

Company Name	Gazette No.	Date	Page No.
Lesedi Local Municipality	33321	25 June 2010	3



LESEDI
Local Municipality / Plaaslike Munisipaliteit

**IBHUKU LOKUKHUTHAZA
UKUTHOLAKALA KOLWAZI**

**Lihlanganiswe ngokuhambisana
ngeSigaba 14 soMthetho oKhuthaza
ukuTholakala kolwazi 2000,
(uMthetho 2 ka 2000)**

UMASIPALA WASELESEDI IBHUKU LOKUKHUTHAZA UKUTHOLAKA KOLWAZI**1. Incazeloyesakhiwo nemisebenzi:****1.1. Isakhiwo**

UMasipala waseLesedi wasungulwa ngemuva kancane koKhetho loMasipala mhlaka 5 Zibandlela 2000 kanti isifiso somkhandlu, ukuba inhlango esebenzela abantu, futhi ebekephezulu ukusebenzela abantu.

Ezingeni lezombusazwe, uMasipala waseLesedi unamakhansela angu 21, angu 4 kuwona enza Ikomidi leMeya eliholwa yiMeya ePhethe, uKhansela Busi Modisakeng.

Ngakwezokuphatha, uMasipala waseLesedi uholwa wuMphathi weDolobha, uMnuzana Pieter van den Heever.

1.2. Imisebenzi

Amandla nemisebenzi kaMasipala waseLesedi kulawula imithetho ehlukene okubalwa kuyo:

UMthethosisekelo weRiphabulikhi yaseNingizimu Afrika, 1996 (uMthetho 108 ka 1996);

UHulumeni weziNdawo: UMthetho weZakhiwo zoMasipala, 1998 (uMthetho 117 ka 1998);

UHulumeni weziNdawo: UMthetho wesiKhashana, 1993 (uMthetho 209 ka 1993);

UHulumeni weziNdawo: UMthetho weZinhlelo zoMasipala, 2000 (uMthetho 32 ka 2000);

UHulumeni weziNdawo: UMthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomasipala, 2003 (uMthetho 56 ka 2003)

Eminye imiThetho ethinta ukubuswa kukaMasipala waseLesedi ibandakanyana (uhla oluphelele):

- UMthetho weZinsiza zaManzi, 1997 (uMthetho 108 ka 1997);
- UMthetho kaZwelonke waManzi, 1998 (uMthetho 36 ka 1998);
- UMthetho wezoKhetho, 1998 (uMthetho 73 ka 1998);
- UMthetho wokuQhubekisa Izindaba zoHulumeni beziNdawo, 1983 (uMthetho 91 ka 1983);
- UMthetho wemiKhandlu yeziNsiza yeziFunda, 1985 (uMthetho 109 ka 1985);
- UMthetho weziNsiza zabaCimimilo, 1987 (uMthetho 99 ka 1987);
- UMthetho kaGesi, 1987 (uMthetho 41 ka 1987);
- UMthetho wezeMpilo nokuPhepha Emsebenzini, 1993 (uMthetho 85 ka 1993);
- UMthetho wezoBudlelwane naBasebenzi, 1995 (uMthetho 66 ka 1995);
- UMthetho wemiGomo Ebalulekile Yokuqasha, 1997 (uMthetho 75 ka 1997);
- UMthetho wezoBulungiswa kwezokuQasha, 1998 (uMthetho 55 ka 1998);
- UMthetho wokuThuthukiswa kwamaKhono, 1998 (uMthetho 97 ka 1998);
- UMthetho woMshwalensi wabaNgasebenzi, 2001 (uMthetho 63 ka 2001);
- UMthetho weziKhwama zeziMpesheni, 1956 (uMthetho 24 ka 1956);
- UMthetho wezeZindlu, 1997 (uMthetho 107 ka 1997);
- UMthetho Wokukhishwa Ngokungemthetho noKuhlala Ngokungemthetho Ezindaweni, 1998 (uMthetho 19 ka 1998);
- UMthetho wokuSuswa kwemiKhawuko, 1967 (uMthetho 84 ka 1967);
- UMthetho wokuThatha Ngokusemthethweni, 1975 (uMthetho 63 ka 1975);

- UMthetho woMkhawuko weziNqubo zoMthetho (Omaziphathe beziFundazwe nabeziNdawo), 1970 (uMthetho 94 ka 1970);
- UMthetho wokuLamula, 1965 (uMthetho 42 ka 1965);
- UMthetho wokuHlolwa kwamaBhuku kaHulumeni, 2004 (uMthetho 25 ka 2004)

Ngokwemigomo yemithetho ebalwe ngenhla amandla nemisebenzi kaMasipala waseLesedi kuhlanganisa, ***phakathi kokunye***:

- (a) Ukuqinisekisa izindlelo zentuthuko ehlangene;
- (b) Ukuhlizekwa kwezinhlelo zamanzi ompompi;
- (c) Ukuhlinzekwa kwemithamo emikhulukazi kagesi, okubandakanya ngezinhloso zaloku hlinzekwa, ukulethwa, ukusatshalaliswa nokukhiqizwa kukagesi;
- (d) Ukuhlinzekwa kwemisebenzi emikhulu yokuphuculwa kwendle nezinhlelo ezinkulu zokuahlwa kwendle;
- (e) Izindawo zokulahlia imfucuza eqinile, ngendlela okuhlobene ngayo nokulandelayo:
 - (i) ukusungulwa kwesu lokulahlia imfucuza;
 - (ii) ukulawulwa kokulahlwa kwemfucuza;
 - (iii) ukusungulwa, ukusetshenziswa nokulawulwa kwezindawo zokulahlia imfucuza, izindawo zokudlulisa imfucozo eyimithamo emikhulu kanye nezindawo zokulahlia imfucuza zomasipala abangaphezu koyedwa esifundeni;
- (f) Imigwaqo kamaspala eyenza ingxene ehlangene nohlelo lwemigwaqo yokuthutha;
- (g) Ukulungiswa kwezinsiza zokuthutha abagibeli;
- (h) Ukuthuthukiswa kwezikhumulo zezindiza zoMasipala;
- (i) Ukuhlinzekwa kwezinsiza zezempiro zoMasipala;
- (j) Ukuhlinzekwa kwezinsiza zabacimililo, okubandakanya:
 - (i) ukuhlela, ukuvumelanisa nokulungisa izinsiza zabacimililo;
 - (ii) izinsiza zabacimililo ezixiliisiwe njengalezo zasentabeni, zasemaqeleni nezemililo yamakhemikhali;
 - (iii) ukuqondaniswa kokulinganiswa kweggalasizinda, izinqola, imishini nezinqubo;
 - (iv) ukuqeqeshwa kwezikhulu zabacimililo.
- (k) Ukuthuthukiswa kwezokuvakash Zendawo;
- (l) Ukuhlinzekwa kwemisebenzi yomphakathi kaMasipala ehlobene nanoma yimiphi imisebenzi engenhla noma yimiphi eminye imisebenzi enikezwe umasipala;
- (m) Ukwamukela, ukukhipha nokusabalala isizimali ezinikezwa umasipala;
- (n) Ukusungulwa nokuqoqwa kwezintela, izinhlawulo nezinkokhelo ezihlobene nemisebenzi engenhla noma ezifuneka ngokwemithethokazwelonke.

2. Amakheli okuposa, izinombolo zocingo nama-Fax, namakheli e-website:

2.1. Ikheli lezakhiwo zeKomkhulu likaMasipala waseLesedi

No 1 Corner HF Verwoerd and Louw Streets
HEIDELBERG
1438

2.2. Ikheli Lokuposa

P.O. Box 201
HEIDELBERG
1438

2.3. Inombolo Yocingo: +2716 340-4300

2.4. Inombolo ye Fax: +2716 340-4394

2.5. Ikheli le-website: www.lesedilm.gov.za**3. Incazel oMkhombandlela weSigaba 10**

Ikhomishani yamaLungelo eSintu isihlanganise uMkhombandlela ngokwemigomo yeSigaba 10 soMthetho wokuKhuthaza Ukutholakala koLwazi. Unemininingwane edingwa wumuntu ofisa ukusebenzisa noma yiliphi ilungelo, elihlaziya wuMthetho wokuKhuthaza Ukutholakala koLwazi. Utholakala ngazo zonke izilimi ezisemthethweni.

UMkhombandlela ungahlolwa, ***phakathi kwezinye izindawo***, emahhovisi eKhomishani yamaLungelo eSintu kunombolo 29 Princess of Wales Terrace, ekhoneni lika York no St Andrews Street, Parktown kanye nakwi-website yabo ethi www.sahrc.org.za.

4. Izindikimba neziGaba zolwazi oluqhukethiweyo**4.1. UKWAZISWA JIKELELE MAYELENA NOMASIPALA WASELESEDI**

Izaziso mayelana nenqubekela phambili yomasipala waseLesedi.

Imithetho nezinhlawulo ezaqokwa wuMasipala waseLesedi nabangaphambi kwavo.

Izinqubomgommo.

Imiquulu ephathelene nabathengi.

Uhla lwenkambiso yokuthuthukiswa komphakathi.

Uhlelo oluhlangene lentuthuko.

4.2. ULWAZI OLUDINGEKAYO MAYELANA NEMITHETHO ELANDELAYO:

- Izincwadi ezishicilelw e ngokomthetho;
- Imiquulu yezezimali;
- Imibiko yonyaka yokuphatha yezezimali;
- Imibiko ngokuphatha;
- Amasheke abuyisiwe;
- Imithombo Yezabasebenzi;
- Izincwadi zemiholo;
- Izincwadi zezicelo zokungabibiko kwabasebenzi;
- Ama>Returns e-UIF;
- Amaphepha womthetho nemGomo yokuqashwa;
- Amaphepha anezindaba zokuqondiswa kwezigwegwe zabasebenzi;
- Umthobo weminingwane yabathole usizo kubandakanya;
- Umthombo weminingwane yabathole usizo kubandakanya kodwa kungacini ngabahlali, namabathengi, nabanye;
- Izivumelwano ezihlukene ezenziwe nguMasipala waseLesedi namanye amaqembu;
- Amaphepha aphathelene nemisebenzi ekhishwa nguHulumeni wasekhaya, nokuqondene nalokho;
- Amaminithi oMkhandlu kaMasipala waseLesedi namakomidi namakomidana ehlukene angaphansi kwavo;
- Ukuxhumana kwangaphakathi;
- Izinqubomgommo nezinhlelo zangaphakathi;

Izincwadi ezitholakala kubantu abasebenzisana nomasipala, eziphethwe umasipala waseLesedi.

5. Isaziso Sakamuva ngoKweMigomo yeSigaba 15

Asikho isaziso esishicilewe mayelana nezigaba zezincwadi ezitholakala ngokuzenzekela ngaphandle kokuzicela ngokwemigomo yoMthetho wokuHlinzeka ukuTholakala koLwazi. Izigaba zezincwadi ezitholakala ngaphandle kokucelwa zikwi-website ka Masipala waseLesedi futhi zitholakala ngokuxhumana namahovisi wakamasipala.

6. Izinsiza Ezitholakalayo

Umasipala waseLesedi unezinsiza ezilandelayo ezitholakala kumalungu omphakathi kanti kungabuzwa emahovisini kamasipala ukuthi zitholakala kanjani lezi nsiza:-

Izinsiza zeziNgqalasizinda

- Ugesi
- Amanzi neNhlanzeko
- Imfucuza Eqinile

Imigwaqo, Ukuthutha neMisebenzi Yabantu

- Amanzi Ezikhukhula
- Ezokuthuthwa Komphakathi
- Uhlelo lokuphathwa kwezingola zakamasipala
- Imisebenzi Yabantu

Izinsiza Zomphakathi

- Ezempilo nokuThuthukiswa Komphakathi
- Ezokuphepha Komphakathi
- Ezezindlu
- Ezemidlalo, Ukungcebeleka, Amasiko nobuCiko

Izinsiza Zokuphathwa Kwezinkampani

- Ezezimali
- Imithombo Yezabasebenzi
- Ubuchwepheshe Bezokwazisa
- Ezezinkampani nezoMthetho

Izinsiza Zokuthuthukiswa Nokuhlelwa Kwedolobha

- Intuthuko Kwezomnotho
- Ukuhlelwa Kwentuthuko
- Ezemvelo nokuVakasha
- Uhlelo oluhlangene nezentuthuko

7. Indlela Yokucela

7.1. Ukutholakala kolwazi olungazenzakeli lizocelwa ngendlela elandelayo:

- Ukugcwalisa iFomu A eyalelw ("ifomu yesicelo") uHlelo 1

- Ukukhokha imali eyalelwwe ngokusho koHlelo 2 olulapho
 - Ifomu eyalelwwe kufanele igcwaliswe imininingwane eyanele ukuze isikhulu solwazi sikhazi ukuthola imininingwane elandelayo:-
 - Izincwadi ezindingwa yilowo ocelayo;
 - Igama loCelayo noma umenzeli wocelayo (uma ekhona);
 - Yinloboni yokutholakala okudingekayo, uma isicelo sivunywa;
 - Inombolo yocingo, ikheli lokuposa noma inombolo ye-fax yocelayo;
 - Indlela ocelayo afuna ukwaziswa ngayo ngesinqumo sesikhulu solwazi.
 - Isikhundla salowo owenza isicelo uma senziwa egameni lomunye.
- 7.2. Ocelayo kufanele asho ukuthi ulwazi ludingeka ngenhoso yokusebenzisa noma yokuvikela ilungelo, futhi acacise ukuthi yiliphi ilungelo elizosetshenziswa noma elizovikelwa. Ngaphezu kwalokho, ocelayo kufanele acacise kahle ukuthi kungani kudingeka izincwadi ukuze asebenzise noma avikele lelo lungelo.
- 7.3. Emva kokuba Isikhulu solwazi sesisenzile isinqumo ngesicelo, ocelile kufanele aziswe ngaleso sinqumo ngendlela abecele ukwaziswa ngayo.
- 7.4. Ocelayo kufanele asho ukuthi ngabe isicelo esekophi lencwadi noma ufunu ukuhlola lezo zincwadi emahovisini kaMasipala waseLesedi.
- 7.5. Ukutholakala kolwazi olushiwo kuzogunyazwa kuphela kocelayo ngendlela eceliwe, ngaphandle uma leyondlela izophazamisa ngokungafanele ukuqhubeka komsebenzi kaMasipala waseLesedi noma ilimaze irekhodi lakhe noma yephule ilungelo lakhe lokushicilela.
- 7.6. Uma ngezizathu ezizwakalayo ukutholakala ngeke kunikezwe ngendlela eceliwe kodwa ngenye indlela, inkokhelo yokutholakala izobalwa ilinganiswe nendlela eceliwe.
- 7.7. Uma ocelile engakwazi ukufunda noma ukubhala, noma uma enokukhubazeka, angenza isicelo ngomlomo, bese isiKhulu solwazi sigcwalis ifomu egameni locelayo bese sinika ocelayo leyo fomu.
- 7.8. UMasipala waseLesedi uzosisebenza leso sicelo ngaphambi kwezinsuku eziwu 30, ngaphandle uma isicelo sinemininingwane edinga ukuba sandiswe isikhathi ngaphezu kuka 30 wezinsuku.
- 7.9. Uma kudingeka sandiswe isikhathi eziwu 30 wezinsuku, ocelayo uzokwaziswa, futhi achazelwe ukuthi kungani sandiswa isikhathi.

IMININGWANE YOKUXHUMANA NABAPHATHELENE NOLWAZI**OPHATHELENE NOLWAZI**

Igama	:	Mnuz. P van den Heever
Isikhundla	:	Umphathi Dolobha
Ikheli le e-mail	:	<u>vandenheeverpj@lesedilm.co.za</u> <u>mm@lesedilm.co.za</u>
Inombolo Yocingo	:	(016) 340-4469/4305
Inombolo ye Fax	:	(016) 340-4394

UHLELO 1

Isicelo sokuthola irekhodi lchlaka lukahumumeni

ISigaba 18 (1) somthetho okhuthaza ukutholakala kolwazi, (uMthetho 2 ka 2000)
[Isilungiso 6]

INGXENYE YOMNYANGO

Inombolo yokulandela: _____

Isicelo samukelwe ngu: _____

(yisho isikhundla, igama nesibongo kwesikhulu solwazi/isekela lesikhulu solwazi) mhlaka _____
(usuku) e _____ (indawo).

Inkokhelo yesicelo (R)

(Uma ikhona): R

Idiphozi (uma ikhona) R

ikhona):

Inkokhelo yokuthola:

ISIGINESHA YESIKHULU SOLWAZI/SEKELA LESIKHULU SOLWAZI

A. Imininingwane yohlaka lukahulumenti

Isikhulu soLwazi/sekela lesikhulu soLwazi: _____

B. Imininingwane yalowo ocela ukuthola irekhodi

- (a) Imininingwane yomuntu ocela ukuthola irekhodi kufanele inikezwe ngezansi.
- (b) Ikheli kanye/noma inombolo ye-fax eeNingizimu okufanele kuthunyelwe kuyo uiwazi, kumele kunikezwe.
- (c) Ubulakazi besikhundla sowenza isicelo, uma kufanele, makufakwe.

Amagama agcwele nesibongo: _____

Inombolo kamazisi: _____

Ikheli Lokuposa: _____

Inombolo ye-Fax: _____

Inombolo Yocingo: _____ Ikheli le e-mail: _____
Isikhundla salowo Owenza isicelo, uma senziwa egameni lomunye: _____

C. Imininingwane yomuntu esenziwa egameni lakkhe isicelo
Le ngxeya kufanele igcwaliswe KUPHELA uma isicelo solwazi senziwa egameni lomunye

Amagama agcwele nesibongo: _____

Inombolo kamazisi:

D. Imininingwane yerekhodi
a) Yisho imininingwane egcwele yerkodi elicelwayo, kubandakanya nenombolo yokulandela uma uyazi, ukuze litholakale kalula irekhodi. b) Uma isikhalo esihlinzekwe singeneli, ucelwa ukuba uqhubekwelinye ikhasi bese ulixhuma kule fomu. Ocelayo kufanele awasayine wonke amakhasi engeziwe.
1. Incazeloyelekhodi noma ingxene edingekayo yerekhodi:
2. Inombolo yokulandela, uma ikhona:
3. Noma yimiphi eminye iminininingwane yelekhodi:

E. Izinkokhelo
a) Isicelo sokuthola ilekhodi, ngaphandle kwerekhodi elinemininingwane ngawe, sizo setshenzwa kuphela emva kokuba sekukhokhwe imali yesicelo. b) Uyokwazisa ukuthi malini yesicelo okufanele ikhokhwe. c) Imali yokuthola irekhodi incike kwindlela elizotholakala ngayo kanye nesikhathi esilingene ukulifuna nokulilungisa ilekhodi. d) Uma unegunya lokungayikhokhi imali edingekayo, ucelwa ukuba usho isizathu salelo gunya. Isizathu sokungayikhokhi imali edingekayo:

F. Indela yokuthola irekhodi	
Uma, ngenxa yokuhubazeza, ungeke ukwazi ukufunda, ukubuka noma ukulalela irekhodi ngendela ehlinzekiwe kuyaku 4 ngezansi, yisho ukukhubazeza kwakho kanye nendela elidingeka ngayo irekhodi.	
Ukukhubazeza:	Indela irekhodi elidingeka ngayo:

Maka ibhokisi elifanele ngo X.
ISAZIZO:
a) Ukufeza isicelo sakho sokuthola irekhodi ngendela eceliwe kungancika kwindlela ilekhodi elitholakala ngayo. b) Ukutholakala kwerekhodi ngendela eceliwe kungangatshwa ngaphansi kwezimo ezithile. Uma unqatselwa uyokwazisa ukuthi ukutholakala kwelekhodi kuzogunyazwa ngenye indela. c) Imali ekhokhelia ukuthola irekhodi, uma ikhona, izonqunywa nayidndela yokutholakala eceliwe.

1. Uma irekhodi kuzoba elibaliwe noma eliphrintiwe		
Ikophiyelekhodi* Ukuholowa kwelekhodi		
2. Uma irekhodi liyizithombe-(okhu kubandakanya izithombe, ama-slides, okuqoshwe ngevidiyo, izithombe ezenziwe ngekhompyutha, imidewbo, nokunye):		
Buka izithombe Kopisha izithombe* Ikophiyeyzithombe*		
3. Uma irekhodi kungamagama aqoshiwe noma ulwazi olungenziwa umsindo:		
Lalela umsindo (ikhase thi elilalelwayo)	Ikophiyomsindo* (idokumenti ebaliwe noma ephrintiwe)	
4. Uma irekhodi likukhompyutha noma lingendela ye-elektronikhi noma efundeka ngomshini:		
Ikophiyerekhodi ephrintiwe*	Ikophiyephrintiwe yowlazi oluthathwe kwilekhodi*	Ikophiyendrela efundeka ngekhompyutha* (i-stiffy noma compact disc)

*Uma ucela ikhophi yokuthathwe kwirekhodi (ngenhla), ngabe ufisa ukuba ikhophi noma okuthathiwe uposelwe kona? Uzokhokha imali yokuposa	YEBO	CHA
Qaphela ukuthi uma ilekhodi lingatholakali ngolimi olukhethile, ungahle ulithole ngolimi elitholakala ngalo.		
Ufisa ukulithola ngaluphi ulimi ilekhodi?		
G. Isaziso sesinqumo mayelana nesicelo Uyobhalwelwa waziswe ukuthi isicelo sakho sivunyiwe/sinqatshiwe. Uma ufisa ukwaziswa ngenye indlela, ucelwa ukuba usho leyo ndlela bese usho neminingwane efanele ezokwenza kufezeke isicelo sakho.		

Ngabe ukhetha ukwaziswa kanjani ngesinqumo esimayelana nesicelo sakho sokuthola ilekhodi?

Isayinwe e _____ mhlalka _____ enyangeni _____ 20 _____

ISIGNESHA YOCELILEYOMUNTU ISICETO ESENZIWA EGAMENI LAKHE

UHLELO 2**INKOMBA YEZINKOKHELO EZINQUNYIWE****INGXENYE 11 YESAZISO 187 KWIGAZETHI KAHULUMENI MHLAKA 15 NHTLOLANJA 2002 IZINKOKHELO
EZIQONDENE NEZINHLAKA ZOMPHAKATHI R**

1. Inkokhelo yekhophi yebhuku njengokwesilungiso 5 (c) wu R0.60 ngayinye ifothokhophi yekhasi eliu A4 noma ingxeny yayo.
2. Izinkokhelo zokwenzelwa okushiwo kwisilungiso 7(1) yilezi ezilandelayo:

(a) Ngayinye ifothokhophi yekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo	0,60
(b) Ngayinye ikhophi ephrintiwe yekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo elikukhompyutha noma ngendlela eyi-elektronikh noma efundeka ngomshini	0.40
(c) Ngayinye ikhophi eyindlela efundeka ngomshini-	
i-stiffy disc	5.00
i-compact disc	40.00
(d) (i) Ngokufana nse kwemifanekiso ebukwayo, ngekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo	22.00
(ii) Ngekhophi yemifanekiso ebukwayo	60.00
(e) (i) Ngokufana nse kwelekhodi elilalelwayo, ngekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo	12.00
(ii) Ngekhophi yerekhodi elilalelwayo	17.00
3. Imali yokucela ekhokhwa yibo bonke abacelayo, ngaphandle koce la okuqondene naye, okushiwo kusilungiso 7 (2) wu R35.00.
4. Imali yokuthola irekhodi ekhokhwa ocelayo okushiwo kusilungiso 7 (3) yilena elandelayo:
 - (1) (a) Ngayinye ifothokhophi yekhasi eliu A4 noma
 - (b) Ngayinye ikhophi ephrintiwe yekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo elikukhompyutha noma ngendlela eyi-elektronikh noma efundeka ngomshini
 - (c) Ngayinye ikhophi eyindlela efundeka ngomshini-

(i) i-stiffy disc	0.40
(ii) i-compact disc	5.00
 - (d) (i) ngokufana nse kwemifanekiso ebukwayo, ngekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo
 - (ii) Ngekhophi yemifanekiso ebukwayo
 - (e) (i) Ngokufana nse kwerekhodi elilalelwayo, ngekhasi eliu A4 noma ingxeny yalo
 - (ii) Ngekhophi yerekhodi elilalelwayo
 - (f) Ukcinga nokulungisela ukudalula irekhodi, R15.00 ngalinye ihora noma ingxeny yalo, Singalibali elokuqala ihora, okuyisikhathi esidingeka ngalo umsebenzi.
- (2) Ngezinhloso zesigaba 22(2) soMthetho, kuzosebenza okulandelayo:
 - (a) Amahora ayisithupha okufanele aphele ngaphambi kokuba kukhokhwe idiphozi,kanye
 - (b) ingxenyeyodwa kwezintathu yemali yokuthola ikhokhwa wocelayo njengediphozi.
- (3) Imali yokuposa ikhokhwa ngesikhathi sekufanele ikhophi yerekhodi iposelwe ocelile.

Umthombo wemininingwane	Government Gazettes
Inomb. yeGazethi	28107
Inomb. yeSaziso	991
Inomb. yeGazethi eyiSilungiso	8325
iGazethi	UHUL
Usuku	20051014

Isaziso sikaHulumeni**UMNYANGO WEZOBULUNGISWA NOKUTHUTHUKISWA KOMTHETHOSISEKELO**

No. R.991

14 Mandulo 2005

UMTHETHO WOKUKHUTHAZA UKUTHOLAKALA KOLWAZI, 2000 OKUKHISHIWE NEZINQUMO NGOKWEZINHLOSO ZESIGABA 22(8)

Mina, Brigitte Sylvia Mabandla, uNgqognqoshe wezoBulungiswa nokuThuthukiswa koMthethosisekelo, ngokungunyazwa yisigaba 22(8) soMthetho wokuKhuthaza Ukutholakala Kolwazi, 2000 (uMthetho onguNomb. 2 ka 2000) ngalokhu-

- (a) ngiyabakhulula abantu abalandelayo ekukhokheni imali yokuthols izincwadi ezifuneka kusigaba 22(6) soMthetho:
 - (i) Umuntu ongashadile oholo lonyaka, ngemva kokubanjwa kwezimali okuvunyelwe okushiwo oHlelweni lwale saziso, lingaphansi kuka R14 712.00; kanye
 - (ii) nabantu abashadile noma umuntu kanye nophathina wakhe oholo labo lonyaka, ngemva kokubanjwa kwezimali okuvunyelwe okushiwo oHlelweni lwale saziso, lingaphansi kuka R27 192.00; kanti futhi
- (b) ngiquma ukuthi:-
 (i) uma izindleko zokuqoqa imali efuneka kusigaba 22 soMthetho, zingaphezu kwemali ebiziwe, leyo mali ngeke ikhokhwe;
 (ii) inkokhelo yokuthola izincwadi ezifuneka kusigaba 22(6) soMthetho ayisebenzi uma kuyincwadi locelayo siqu; futhi
 (iii) inkokhelo yesicelo efuneka kusigaba 22(1) soMthetho nenkokhelo yokuthola efuneka kusigaba 22(6) soMthetho ayisebenzi kwizincwadi ezicelwa yisikhulu sezondlo noma umphenyi ngezonndo ngezininhoso zophenyo lwasondlo ngokwemigomo yoMthetho wezondlo, 1998 (uMthetho onguNombolo 99 ka 1998) noma izilungiso ezenziwe ngaphansi kwasigaba 44 salowo Mthetho.

UHLELO

1. Ngezininhoso zesigatshana (a) (i) no (ii) sesaziso, kuvunyelwe ukubanjwa kwezimali okulandelayo:

- (a) Intelo yabasebenzi ngokwemigomo yesigatshana 2 seNgxene ii yoHlelo IweSine loMthetho weNtela, 1962 (uMthetho onguNomb. 58 ka 1962);
- (b) izinkokhelo ngokwemigomo yesigaba 5 soMthetho weZinkokhelo zoMshwalensi waBangasebenzi (UIF), 2002 (uMthetho onguNomb. 4 ka 2002);
- (c) izinkokhelo eziphoquelekile zesiKhwama seQembu soMshwalensi (Group Insurance Fund) ngokwemigomo yomyalelo wenkantolo noma yesivumelwano phakathi komqashi nabasebenzi;
- (d) izinkokhelo zanoma yiluphi uhlelo lweZokwelashwa olubhaliswe ngaphansi kwezimiso zoMthetho weziNhlelo Zokwelashwa, 1998 (uMthetho onguNomb. 131 ka 1998), nezivunyelwe ukuba zibaniwe ngokwemigomo yesigaba 18(1) (a) se-Income Tax Act, 1962 (uMthetho ongu 58 ka 1962);
- (e) izinkokhelo zezikhwama zempesheni ngokwemigomo yesigaba 13A soMthetho weziKhwama zesiMpesheni, 1956 (uMthetho 24 ka 1956);
- (f) izinkokhelo zerenti noma zebhondi kuze kufike ku R12 000,00 ngonyaka;
- (g) isondlo esikhokhwa ngokwemigomo yomyalelo wenkantolo; kanye
- (h) nemali yesikole, ngaphandle kwaleyo ekhokhwa esikoleni sangasese.

B.S. MABANDLA, IL LEPH**uNgqognqoshe wezoKulungiswa nokuThuthukiswa koMthethosisekelo**



**BUKANA YA KGOTHALETSO
YA PHIHELLO HO TLHABISO LESEDING**

**E hlophisitswe ho latela Karolo ya 14
Ya Molao wa Kgothaleso ya
Phihello ho Tlhahiso Leseding
(Molao wa Nmr 2 wa 2000)**

MASEPALA WA MOTSETOROPO WA LESEDI – BUKANA YA KGOTHALETSO YA PHIHELLO HO TLHAHISO LESEDING

1. Tihaloso ya sebopheho le ditshebetso:

1.1. Sebopheho

Masepala wa Lesedi o thehilwe hantle feela kamora dikgetho tsa Masepala tse tshwerweng ka la 5 Tshitwe 2000 mme o tsittlela ho eba masepala o enang le ntshetsopele ya batho leya selehae.

Boemong ba polotiki, Masepala was Lesedi o na le balekgotla ba 21, bao hara bona ba 5 ba bopileng Komiti ya Majoro e etetsweng pele ke Majoro wa phethahalo, Molekgotla Busi Modisakeng.

Masepala wa Lesedi o eteletswe pele tsamaisong ke Mookamedi wa Masepala, Monghadi Pieter van den Heever.

1.2. Ditshebetso

Matla le ditshebetso tsa Masepala wa Motsetoropo wa Lesedi Local Municipality di Iaolwa ke melao ya ketsomolao e kenyelletsang:

Molaotheo wa Riphoboliki ya Afrika Borwa, 1996 (Molao 108 wa 1996);

Mmuso wa Lehau: Molao wa Dikarolo tsa Bomasepala, 1998 (Molao 117 wa 1998);

Mmuso wa Lehau: Molao wa Neheletsano, 1993 (Molao 209 wa 1993);

Mmuso wa Lehau: Molao wa Disistimi tsa Bomasepala, 2000 (Molao 32 wa 2000);

Mmuso wa Lehau: Molao wa Taolo ya Ditjhelete tsa Bomasepala, 2003 (Molao 56 wa 2003)

Melao e meng ya ketsomolao e amang puso ya Masepala wa Lesedi e kenyelletsa (lenane lena ha le a fellu):

- Molao wa Ditshebeletso tsa Metsi, 1997 (Molao 108 wa 1997)
- Molao wa Naha wa Metsit, 1998 (Molao 36 wa 1998)
- Molao wa Dikgetho, 1998 (Molao 73 wa 1998)
- Molao wa Ntshetsopele ya Ditaba tsa Mmuso wa Lehau, 1983 (Molao 91 wa 1983)
- Molao wa Lekgotla la Ditshebeletso tsa Ditikoloho, 1985 (Molao 109 wa 1985)
- Molao wa Ditshebeletso tsa Botimamollo, 1987 (Molao 99 wa 1987)
- Molao wa Motlakase, 1987 (Molao 41 wa 1987)
- Molao wa Bophelo le Polokeho Tshebetsong, 1993 (Molao 85 wa 1993)
- Molao wa Dikamano tsa Bosebetsi, 1995 (Molao 66 wa 1995)
- Molao wa Dipehele tsa Mantla tsa Kgiro, 1997 (Molao 75 wa 1997)
- Molao wa Tekatekano Kgirong, 1998 (Molao 55 wa 1998)
- Molao wa Ntlafatso ya Ditsebo, 1998 (Molao 97 wa 1998)
- Molao wa Inshorensen ya Tahlehelo ya Mosebetsi
(Unemployment Insurance Act) 2001 (Molao 63 wa 2001)
- Molao wa Matlole a modula fatshe (Pension) 1956 (Molao 24 wa 1956)
- Molao wa Matlo 1997 (Molao 107 wa 1997)

- Moloa wa Thibelo ya ho Tebelwa Sebakeng le ho ikabela mobu ka thoko ho molao, 1998 (Molao 19 wa 1998)
- Molao wa Phediso ya Dithibelo, 1967 (Molao 84 wa 1967)
- Molao wa Kgabo ya mobu ke Mmuso, 1975 (Molao 63 wa 1975)
- Molao wa Meedi ya Melao ya Ditsekisano (Mebuso ya Diprofensi le Lehae) Molao, 1970 (Molao 94 wa 1970)
- Molao wa Bonamodi, 1965 (Molao 42 wa 1965)
- Molao wa Dioditara tsa Setjhaba, 2004 (Molao 25 wa 2004)

Ho latela melao e boletsweng kahodimo mona, matla le ditshebetso tsa Masepala wa Motsetoropo wa Lesedi Local Municipality a kenyelotsa, hara tse ding:

- (a) Netefatso ya hore merero ya ntlafatso e ahellwa mmoho;
- (b) Phano ya tshebediso tsa phepelo ya metsis a nowang;
- (c) Phepelo ya motlakasee ka bongata, e kenyelotsang merero e jwalo ka phepelo, phetiso, kabo le phehlo ya motlakase;
- (d) Phano ya mesebetsi ya tlhwekiso ya dikgwerekgwere ka bongata le ditshebediso tse kgolo tsa ho qhalwa ha dikgwerekgwere;
- (e) Ditsha tsa ho lahlwa ha matlakala, ho latela ka moo ho bolelang:
 - (i) tlhaloso ya moralo wa ho qhalwa ha matlakala;
 - (ii) taolo ya ho lahlwa ha matlakala;
 - (iii) ho thehwa, tshebetso le taolo ya ditsha sa matlakala, ditsi tsa phetiso ya matlakala ka bongata le diti tsa ho lahlwa ha matlakala bakeng sa bomasepala ba fetang bonngwe seterekeng;
- (f) Ditsela tsa masepala tse thehang karolo ya bohlokwa ya tshebediso ya teranseporoto ya ditsela;
- (g) Taolo ya ditshebeletso tsa teranseporoto ya bapalami;
- (h) Ntlafatso ya boemaofofane ba Masepala;
- (i) Phano ya ditshebeletso tsa bophelo tsa masepala;
- (j) Phano ya ditshebeletso tsa botimamollo, e kenyelotsang:
 - (i) ho rera, ho hokahanya le ho laola ditshebeletso tsa botimamollo;
 - (ii) ditshebeletso tse kgethehileng tsa twantsho ya mollo jwaloka;
 - (iii) ditshebeletso tsa botimamollo ba dithabeng, ba jwang le ba disebediswa (chemicals);
 - (iv) thupello ya baofisiri ba botima mollo.
- (k) Kgothaletso ya bohahlaudi ba lehau;
- (l) Phano ya mesebetsi ya setjhaba ya masepala e mabapi le efe kapa efe ditshebetsong tse ka hodimo mona kappa tshebetso efe kapa efe e abetsweng masepala;
- (m) Kamohelo, kabo le qhalakanyo ya dikerante tse abelwang masepala;
- (n) Tefo ya lekgetho le pokello ya lona, ditefiso tsa "levy" le ditefello hodima thepa e romellwang kamanong le ditshebetso tse ka hodimo mona kapa jwaleka ha di ka ebelwa ho latela molao wan aha wa palamente;

2. Aterese ya poso, nomoro ya mohala, nomoro ya setlkanna le aterese ya website:

2.1. Aterese ya moaho wa masepala wa Lesedi

No 1 Corner HF Verwoerd and Louw Streets
Heidelberg
1438

2.2. Aterese ya Poso

P.O. Box 201
HEIDELBERG
1438

2.3. Nomoro ya mohala: +2716 340-4300

2.4. Nomoro ya fekse: +2716 340-4394

2.5. Aterese ya Website: www.lesedilm.gov.za

3. Tlhaloso ya Tataiso ya Karolo ya 10

Bukana ya tataiso e hlophisitswe, ho latela Karolo ya 10 ya Molao wa Kgothaletso ya Phihlello ho Tlhahiso leseding, ke Khomishene ya Ditokelo tsa Botho. E nale tlhahiso leseding e hlokwang ke motho ya batlang ho sebedisa tokelo efe kapa efe, e hlalositsweng ke molao wa Kgothaletso ya Phihlello ho Tlhahiso leseding. E fumaneha ka maleme ohle a semolao.

Bukana ena ya Tataiso e a fumaneha bakeng sa hlahlolo, hara dibaka tse ding, diofising tsa Khomishene ya Ditokelo tsa Botho tse fumanehang 29 Princess of Wales Terrace, cnr York and St. Andrews Street, Parktown le ho www.sahrc.org.za.

4. Dihloho le mekgahlelo ya direkoto tse tshwerweng**4.1. Lesedi le akaretsang le mapapi le masepala wa Lesedi**

Kgatelopele e akaretsang mabapi le ho thehwa ha masepala wa Lesedi.

Melao ya lehae le ditharife tse fetisitsweng ke masepala wa Lesedi le bomasepala ba tileng pele.

Maano.

Bopaki bo amanang le bareki.

Diporojeke tsa ditlaleho tsa thekolohelo setjhabeng.

Merero ya Ntlafatso e hokahantsweng.

4.2. Tlhahiso leseding e lokelang ho kotwa semolao ho latela melao e kenyehetsang:

- Ditokomane tsa melao ya ketsomolao;
- Bopaki ba tjhelete;
- Ditlaleho tsa ditjhelete tsa selemo le selemo;
- Ditlaleho tsa bookamedi;
- Dipusetso tsa ditjhelete;
- Tshwaro ya batho;
- Ditlankana tsa meputso;
- Direkoto tsa phomolo tsa basebetsi;
- Dipusetso tsa UIF;
- Ditokomane tse mabapi le maano le dipehelo tsa kgiro;
- Ditokomane tsa ditaba tse mabapi le kgalemo;

- Lenane la baamohedi ba ditshebeletso ho kenyelotswa, empa eseng feela bakeng sa badudi, dikhastomara, jwalo jwalo;
- Ditumellano tse fapaneng tse kenetsweng ke masepala wa Lesedi;
- Ditokomane tse mabapi le dithendara le phumano ya ditshebeletso tse amehang
- Dittaleho ta dikopapno tsa lekgotla la masepala wa Lesedi le dikomiti tw ona ka ho fapano; Ngwa
- Ngwallano ya kahare;
- Direkoto tse fumanweng mafapeng a mang tse plokehong ya masepala wa Lesedi.

5. Tsebiso ya moraorao ho latela karolo ya 15

Ha ho tsebiso e phatlaladitsweng mabapi le mekgahlelo ya direkoto tse ka fumanehang ntle le ho etsa kopo ya ho di fihlella ka metjha ya molao wa Kgothaletso ya Phihlello ho Tlhahiso leseding. Mekgahlelo ya direkoto tse fumanehang ntle le ho etsa kopo e fumanehang ho website ya masepala wa Lesedi hape e fumaneha ka ho ikopanya le Setsi sa Tlhokomelo ya Bareki se amehang.

6. Ditshebeletso tse fumanehang

Masepala wa Motsetoropo tse Lesedi o na le ditshebeletso tse latelang tse fumanchang ho setjhaba mme dipotso di ka etswa Ditsing tsohle tsa Tlhokomelo ya Bareki mabapi le hore na ditshebeletso tsena di ka fihlellwa jwang:-

Ditshebeletso tsa Infrastructure:

- Motlakase
- Metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere
- Matlakala

Ditsela, le dipalangwang le mesebetsi ya setjhaba:

- Metsi a dikgohola
- Teransepotoro ya setjhaba
- Taolo ya polokeho ya makoloi
- Mesebetsi ya baahi

Ditshebeletso tsa Setjhaba:

- Dipapadi, boithabiso, bonono le botjhaba
- Matlo

Ditshebetso tsa Khoporeite:

- Tsa ditjhelete
- Tshwaro ya basebetsi
- Tekginiki ya tlhahisoleseding
- Melao ya tsamaiso

Ditshebeletso tsa ntshetsopele ya toropo:

- Ntshetso pele ya moruo
- Merero ya ntshetso pele
- Tikoloho le bohahlaudi

- Meraro ya Ntshetso pele e hokahantsweng

7. **Mokgwatshebetso wa dikopo**

- 7.1. Phihlello ho tlahiso lesedi e sa fumaneheng ntle le ho etsa kopo e tla kotjwa ka:
 - Ho tlatsa foromo ya "A" e hlalositsweng ("foromo ya kopo") Schedule 1;
 - Foromo e etseditsweng sena e lokela ho tlatswa ka dintlhha tse lekaneng hore bonyane e thusen moofisiri wa tlahiso leseding ho bona dintlhha tse latelang:-
 - Direkoto tse hlokwang ke mokopi;
 - Boitsebiso ba mokopi kappa motho ya emelang mokopi (haebe bo le teng);
 - Ke seboleho sefe sa phihlello se batlwang, haeba e fanwa;
 - Nomoro ya founu, aterese ya poso kapa nomoro ya fax ya mokopi;
 - Mokwa oo mokopi a batlang ho tsebiswa ka qeto ya moofisiri wa tlahiso leseding.
 - Maemo ao motho a etsang kopo ka wona haeba kopo e etswa lebitsong la motho emong osele.
- 7.2. Mokopi o lokela ho bolela hore tlahiso leseding e kotjwa hore a sebedise kapa a sireletse tokelo, mme a bontshe ka ho hlaka hore na seboleho sa tokelo ena e sebediswa kapa e sireletswang ke sefe. Hodima mona, mokopi o tlameha ho bontsha ka ho hlaka hore ke hobaneng rekoto e hlokeha hore a sebedise kapa a sireletse tokelo e jwalo.
- 7.3. Komora hore Moofisiri wa Tlhahiso leseding a etse qeto ka kopo, mokopi o tlameha o tsebiswa ka qeto e jwalo ka tsela eo mokopi a kopileng ho tsebiswa ka yona.
- 7.4. Mokopi o tlameha ho bontsha haeba kopo e le bakeng sa khopi ya rekoto kapa haeba mokopi a batla ho hlahloba direkoto tse diofising tsa masepala wa Lesedi Local Municipality.
- 7.5. Phihlello ho tlahiso leseding e boletseng ka hodimo mona e tla fanwa ho mokopi feela ka tsela eo a kopileng hore e fanwe ka yona, ntle le haeba mokwa oo o tla kenakenana le tsamaiso le tshebetso ya masepala wa Lesedi kapa ho senya direkoto tsa wona kapa ho senya khopiraete.
- 7.6. Haeba ka mabaka a bonahalang phihlello e ke key a fanwa ka seboleho se kopilweng emapa ka tsela e nngwe ese, tefiso bakeng sa phihlello e tla sebetswa ho latela mokwa oo mokopi a neng a e kopile ka wona.
- 7.7. Haeba mokopi a sa kgone ho bala le ho ngola, kapa a na le bokowa, a ka etsa kopo bakeng sa rekoto ka mololo, e leng moo Moofisiri wa Tlhahiso leseding a tla tlatsa foromo lebitsong la mokopi ya jwalo mme a fane ka foromo eo e tlasitsweng ho mokopi.
- 7.8. Masepala wa Lesedi o tla sebetsana le kopo nakong ya matsatsi a 30, ntle le haeba kopo e na le dintlhha tsa seboleho seo ho kgutlisetsa morao nako ya matsatsi a sa feteng 30 ho tlamehang ho etswa.
- 7.9. Moo ho kgutlisetsang morao matsatsi a sa feteng 30 ho hlokeha, mokopi o tla tsebiswa, mmoho le ho hlalosetswa mabapi le hore ke hobaneng ho tlameha ho kgutlisetswa matsatsi morao.

DINTLHA TSA BOIKOPANYO TSA BAOFISIRI**MOOFISIRI WA TLAHISO LESEDING**

Lebitso	:	Mr Pieter van den Heever
Maemo	:	Mookamedi wa Toropo
Atere se ya imeile	:	<u>vandenheeverpi@lesedilm.co.za</u> <u>mm@lesedilm.co.za</u>
Nomoro ya Mohala	:	(016) 340-4469/4305
Nomoro ya Fax	:	(016) 340-4394

SKHEJULE 1

Kopo ya phihlelo ho rekoto ya mmuso

(Karolo ya 18(1) ya Molao wa Kgothaletso ya Phihlelo ho Tlhhahisolededing, 2000 (Molao 2 wa 2000))
[Molawana wa 6]

BAKENG SA TSHEBEDISO YA LEFAPHA

Nomoro ya referensie: _____

Kopo e amohetswe ke _____

(bolela maemo, lebitso le fane tsa moofisiri/motlatci wa moofisiri wa tlhhahisolededing) ka la _____
(letsatsi) tulong ya _____ (lebisto la tulo)

Tefiso ya kopo (R)

(haeba e lefiswa): R

Diposite (haeba e hlokeha (R

hlokeha):

Tefiso ya phihlelo:

TSHAENO YA MOOFISIRI/MOTLATCI WA MOOFISIRI WA TLHHAHISOLEDENDING

A. Dintlhaitse mabapi le lefapha la mmuso

Moofisiri/Motlatci wa Moofisiri wa Tlhhahisolededing:

B. Dintlhaitse mabapi le motho ya kopang rekoto

- (a) Dintlhaitse mabapi le motho ya kopang phihlelo rekotong di lokela ho fanwa ka tlase mona.
- (b) Aterese le/kappa nomoro ya fekse e kahara Riphaboliki eo tlhhahisolededing e tla romelwa ho yona, e lokela ho fanwa.
- (c) Bopaki ba maeo ao kopo e etswang ka wona, haeba a hlokeha, bo lokela ho hokelwa.

Mabisto le difane ka bottalo: _____

Nomoro ya boitsebiso: _____

Aterese ya poso: _____

Nomoro ya fekse: _____

Nomoro ya mohala: _____ Aterese ya imeile: _____
Maemo ao kopo e etswang ka wona, haeba e etswa lebitsong la motho e mong: _____

C. Dintlhaitse mabapi le motho eo kopo e etswang lebitsong la hae

Karolo ena e lokela ho tlatswa FEELA haeba kopo ya tlhhahisolededing e etswa lebitsong la motho e mong.

Mabitso le fane ka bottalo: _____

Nomoro ya boitsebiso: _____

D. Dintlha tse mabapi le rekoto
a) Fana ka dintlha tse feletseng tsu rekoto eo phihlelo ho yona e kotjwang, ho kenyeltswa nomoro ya reference haeba o e tseba, ho thusa hore rekoto e fumanwe.
b) Haeba sebaka se fanweng se sa lekana, ka kopo tswela pele leqepheng le kathoko mme ole hokele foromong ena. Mokopi o tlameha ho saena maqephe ohle a tlatssetso.
1. Tihaloso ya rekoto kapa karolo e amehang ya rekoto: _____ _____
2. Nomoro ya reference, haeba e le teng: _____
3. Dintlha dife kapa dife tse ding mabapi le rekoto: _____ _____

E. Ditefiso
a) Kopo ya phihlelo rekotong, ntle le rekoto e tshwereng tlhahisoleseding e mabapi le motho ka boyena, e tla sebetswa feela kamaro hore tefello ya kopo e etswe.
b) O tla tsebisa mabapi le tjhelete e hlokehang ho lefuwa e le tefiso ya kopo.
c) Tefo e lokelang ho lefuwa bakeng sa phihlelo rekotong e ipapisitse le sebopetho seo phihlelo e kotjwang ka sona le nako e utwahalang e hlokehang bakeng sa ho batla le ho hlophisa rekoto.
d) Haeba o na le tshwarelo (exemption) mabapile tefiso efe kapa efe, ka kopo bolela lebaka la tshwarelo eo.
Lebaka la tshwarelo mabapi tefo ya ditefiso: _____ _____

F. Sebopetho seo rekoto e kotwang k asona	
Haeba o na le tshitiso ya ho se kgone ho bala, ho sheba kapa ho mamela rekoto ka sebopetho sa phihlelo se fanweng katlase mona, bolela bokowa ba hao mme o bontshe hore rekoto e hlokwka ka sebopetho sefe.	
Tshitiso: _____ _____	Sebopetho seo rekoto e hlokehang ka sona: _____ _____

Tshwaya lebokose le nepahetseng ka X.
DINOUTU:
a) Boikamahanyo le kopo ya hao bakeng sa phihlelo ka sebopetho se hhalositsweng bo ipapisitse le sebopetho seo rekoto e fumanehang ka sona.
b) Phihlelo ka sebopetho se kopiliweng e ka hanelwa tlasa maemo a itseng. Maemong a jwalo o tla tsebisa haeba phihlelo e tla fanwa ka sebopetho sesele.
c) Tefiso e lefuwang bakeng sa phihlelo rekotong, haeba e le teng, e tla lekanngwa ka letsohong leleng ke sebopetho seo kopo e kotwang ka sona.

1. Haeba rekoto e le ka sebopetho sa mongolo kapa e printilwe:		
<input type="checkbox"/> Khopi ya rekoto* <input type="checkbox"/> Tlhahloba ya rekoto		
2.. Haeba rekoto e na le ditshwantsho tse polokong- (sena se kenyeltsa difoto, di-slide, divideo, dikatiso tsu dividuo, ditshwantsho tse khomphuteng, diseketjhe, jwalo jwalo.):		
<input type="checkbox"/> Ho sheba ditshwantsho	<input type="checkbox"/> Ho kopitsa ditshwantsho*	<input type="checkbox"/> Transkripshene ya ditshwantsho*

3. Haeba rekoto e na le manswe a rekotilweng kapa tlhahisoleseding e ka hlahiswang botjha ka modumo:		
<input type="checkbox"/> Ho mamela modumo (khaseteng ya modumo)	Transkripshene ya modumo* (tokomane e ngotsweng kapa e printilweng)	
4. Haeba rekoto e bolokiwe khomphuteng kapa motjhining wa elektroniki kapa ka sebopetho se balwang ka motjhini:		
<input type="checkbox"/> Khopi e printilweng ya rekoto*	<input type="checkbox"/> Khopi e printilweng ya tlhahisoleseding ho tswa rekoting*	<input type="checkbox"/> Khopi ka sebopetho se balwang ka khomphuta* (stiffy kapa compact disc)

*Haeba o batla khopi ya transkripshene ya rekoto (e kahodimo mona), na o batla hore khopi eo kapa transkripshene e posetswe ho wena? O tla lefiswa tjhelete ya ho posa	EE	TJHE
Hlokomela hore haeba rekoto e sa fumanehe ka leleme leo o le battlang, phihlelo e tla fanwa ka leleme leo rekoto eo e fumannehang ka lora.		
O lakatsa hore rekoto e fanwe ka leleme lefeng?		

G. Tsebiswa ya qeto mabapi le phihlelo rekotong
O tla tsebiswa ka mongolo mabapi le hore na kopo ya hao e amoheletswe/hannwe. Haeba o batla ho tsebiswa ka sebopetho se seng, ka kopo hhalosa mokgwa mme o fane ka dinthla tse hlokeheng ho kgonahtsa boikamahanyo le kopo ya hao.

O ka rata hore o tsebiswe jwang ka qeto e mabapi le kopo bakeng sa phihlelo rekotong?

E seanetswe _____ ka la _____ kgweding ya _____ 20 _____

TSHAENO YA MOKOPIMOTHO EO KOPA E ETSWANG LEBITSONG LA HAE

SKHEJULE SA 2**DIKALA TSA DITEFISO TSE BEHILWENG**

**KAROLO YA II YA TSEBISO YA 187 GAZETENG YA MMUSO YA LA 15 HLAKOLA 2002 DITEFISO TSE MABAPI
LE DITSI TSA SETJHABA R**

1. Tefiso bakeng sa khopi ya bukana e boletsweng molawana wa 5(c) ke R0.60 bakeng sa khopi ka nngwe ya leqephe la saese ya A4 kapa karolo ya lona.
2. Ditefello tsa ho etsetswa khopi tse boletsweng molawaneng wa 7(1) di ka tsela e latelang:

(a) Bakeng sa fotokhopi ya leqephe la saese ya A4 karolo ya lona	0,60
(b) Bakeng sa khopi e printlweng ya leqephe la saese ya A4 kapa karolo ya lona e bolokilweng khomphuteng kapa ka sebopoho sa elektrooniki kapa se balwang ka motjhini	0.40
(c) Bakeng sa khopi ya sebopoho se balwang ka khomputa ho-	
stiffy disc	5.00
compact disc	40.00
(d) (i) Bakeng sa transkripsheme ya ditshwantsho, leqepheng la saese ya A4 kapa karolo ya lona	22.00
(ii) Bakeng sa khopi ya ditshwantsho tse shejwang	60.00
(e) (i) Bakeng sa transkripshene ya rekoto ya kgatiso ya modumo, leqepheng la saese ya A4 kapa karolo ya lona	12.00
(ii) Bakeng sa khopi ya rekoto ya modumo	17.00
3. Tefo a lefuwang ke mokopi e mong le e mong, ntle le motho ya ikopelang, ya boletsweng molawaneng wa 7(2) ke R35.00.
4. Ditefello tse lefuwang ke mokopi ya boletsweng molawaneng wa 7(3) di ka tsela e latelang:

(1) (a) Bakeng sa fotokhopi ya leqephe la saese ya A4 kapa	0.60
(b) Bakeng sa khopi e printlweng ya leqephe la saese ya A4 kapa karolo ya lona e bolokilweng khomphuteng kapa ka sebopoho sa elektrooniki kapa se balwang ka motjhini	0.40
(c) Bakeng sa khopi ya sebopoho se balwang ka khomphuta ho-	
(i) stiffy disc	5.00
(ii) compact disc	40.00
(d) (i) Bakeng sa transkripshene ya ditshwantsho, leqepheng la saese ya A4 kapa Karolo ya lona	22.00
(ii) Bakeng sa khopi ya ditshwantsho	60.00
(e) (i) Bakeng sa transkripshene ya rekoto ya kgatiso ya modumo, leqepheng la saese ya A4 kapa karolo ya lona	12.00
(ii) Bakeng sa khopi ya rekoto ya modumo	17.00
(f) Ho batla le ho lokisetsa ho fanwa ha rekoto, R15.00 bakeng sa hora ka nngwe kapa karolo ya hora, ho sa kenyaletswe hora ya pele, e hlokehang ka mabaka a utlwalang a ho batla le ho hlaphisetswa ho fanwa.	
(2) Bakeng sa karolo ya 22(2) ya Molao, dintlhha tse latelang di a ameha:	
(a) Dihora tse tsheletseng ke dihora tse lokelang ho fetwa pele diposite e ka lefuwa, le karolo ya boraro ya tefiso ya ho fihlela tlhahisoleding e lefuwa e le diposite ke molopi.	
(3) Tjhelete ya poso e a lefiswa ha khopi ya rekoto e tlameha ho posetswa mokopi.	

Database	Masedinyana (Gazzettes) a Mmuso
Nmr. Ya Gazete	28107
Nmr. Ya Tsebiso	991
Nmr. Ya Molawana	8325
Gazette	GOV
Letsatsi	20051014

Tsebiso ya Mmuso

LEFAPHA LA TOKA LE NTSHETSOPELE YA MOLAOTHEO

Nmr. R.991

La Mphalane, 2005

MOLAO WA KGOTHALETSO YA PHIHLLELO HO TLHAHISOLESING, 2000 DITSHWARELO LE DITEKANYO BAKENG SA KAROLO YA 22(8)

I, Brigitte Sylvia Mabandla, Letona la Toka le Ntshetsopele ya Molaotheo, ke sebetsa ho latela karolo ya 22(8) ya Molao wa Kgотhaletso ya Phihlelo ho Tlahaholeseding, 2000 (Molao 2 wa 2000) mona ke-

- (a) fana ka tshwarelo ho batho ba latelang hore ba se lefe tefiso ya phihlelo ho latela ditlohoko tsa karolo ya 22(6) ya Molao:
 - (i) Motho a le mong eo moputso wa hae wa selemo, kamora ho huelwa ditjhelete tse dumelleng tse boletseng SkHejuleng sa tsebiso ena, a amohelang moputso o sa feteng R14 712.00 ka selemo; le
 - (ii) batho ba lenyaiong kapa motho ya phihlelo ho latela ditlohoko tsa karolo ya 22(6) ya Molao ha e ame rekoto ya mokopi ka boyena; mme ke
- (b) Iaola hore:-
 - (i) moo ditjeho tsa ho bokeletsa tefiso efe kapa efe e boletseng karolong ya 22 ya Molao, di fetang tjhelete e lefiswang, tefiso e jwalo ha e na ho lefiswang;
 - (ii) tefiso ya phihlelo e boletseng karolong ya 22(6) ya Molao ha e ame rekoto e kopilweng ke moofisiri wa tsa baphedisuwa (maintenance) kapa mofuputsi wa tsa baphedisuwa ka mabaka a dipuputso kapa dipotso mabapi le tsa baphedisuwa ho latela dipehelo tsa Molao wa Baphedisuwa, 1998 (Molao Nmr. 99 wa 1998) kapa melwana e entsweng tlaa karolo ya 44 ya Molao oo.

SKHEJULE

1. Bakeng sa serapa sa (a) (i) le (ii) sa tsebiso dikgculo tse latelang di dumeletswe:

- (a) Lekgetho la basebetsi ho latela serapa sa 2 sa Karolo ya ii ya Skhejule sa Bone sa Molao wa Lekgetho, 1962 (Molao Nmr. 58 wa 1962);
- (b) ditlatsetso ho latela karolo ya 5 ya Molao wa Ditlatsetso Inshorenseng ya Tahleheloo ya Mosebetsi (Unemployment Insurance), 2002 (Molao Nmr. 4 wa 2002);
- (c) ditlatsetso tse tlamang Letloleng la Inshorenseng ya Sehlopha (Group Insurance Fund) ho latela taelo ya lekgotla kapa ho latela konteraka dipakeng tsa mohiri le mohiruwa wa hae;
- (d) ditlatsetso ho "medical scheme" efe kapa efe e ngodisitsweng tlaa dipehelo tsa Molao wa di-"Medical Scheme", 1998 (Molao Nmr. 131 wa 1998), mme tse dumeletseng ho hulwa ho latela karolo ya 18(1) ya Molao wa Lekgetho, 1962 (Molao Nmr. 58 wa 1962);
- (e) ditlatsetso matloleng a dipenshene ho latela karolo ya 13A ya Molao wa Matlole a Dipenshene, 1956 (Molao Nmr. 24 wa 1956);
- (f) ditefelo tsa rente kapa "mortgage" tsa bophahamo bo sa feteng R12 000.00 ka selemo;
- (g) tjhelete ya bapheisuwa e lefwang ho latela taelo ya lekgotla; le
- (h) ditefelo tsa sekolo, ntle le ditefelo tsa sekolo tse lefwangsekolong sa poraetefe

B.S. MABANDLA, MP
Letona la Toka le Ntshetsopele ya Molaotheo



LESEDI
Local Municipality / Plaaslike Munisipaliteit

**PROMOTION OF ACCESS
TO INFORMATION MANUAL**

**Prepared in accordance with
Section 14 of the Promotion of
Access to Information Act 2000,
(Act 2 of 2000)**

LESEDI LOCAL MUNICIPALITY PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION MANUAL

1. Description of the structure and functions:

1.1. Structure

The LESEDI LOCAL MUNICIPALITY was established soon after the Municipal Elections held on 5 December 2000 and strives towards a vision that is people centred and performance driven.

At a political level, LESEDI LOCAL MUNICIPALITY comprises of 21 councillors, 4 of which form the Mayoral Committee and is led by the Executive Mayor, Councillor Busi Modisakeng.

Administratively, the Lesedi Local Municipality is led by the Municipal Manager, Mr P van den Heever.

1.2. Functions

The powers and functions of Municipality are regulated by various statutes which include:

Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act 108 of 1996);

Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998);

Local Government: Transitional Act, 1993 (Act 209 of 1993);

Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000);

Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act 56 of 2003)

Other Statutes affecting the governance of LESEDI LOCAL MUNICIPALITY include (the list is not exhaustive):

- Water Services Act, 1997 (Act 108 of 1997)
- National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998)
- Electoral Act, 1998 (Act 73 of 1998)
- Promotion of Local Government Affairs Act, 1983 (Act 91 of 1983)
- Regional Services Council Act, 1985 (Act 109 of 1985)
- Fire Brigade Services Act, 1987 (Act 99 of 1987)
- Electricity Act, 1987 (Act 41 of 1987)
- Occupational Health and Safety Act, 1993 (Act of 1993)
- Labour Relations Act, 1995 (Act 66 of 1995)
- Basic Conditions of Employment Act, 1997 (Act 75 of 1997)
- Employment Equity Act, 1998 (Act 55 of 1998)
- Skills Development Act, 1998 (Act 97 of 1998)
- Unemployment Insurance Act 2001 (Act 63 of 2001)
- Pension Fund Act 1956 (Act 24 of 1956)
- Housing Act 1997 (Act 107 of 1997)
- Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, 1998 (Act 19 of 1998)
- Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967)
- Expropriation Act, 1975 (Act 63 of 1975)

- Limitation of Legal Proceedings (Provincial and Local Authorities) Act, 1970 (Act 94 of 1970)
- Arbitration Act, 1965 (Act 42 of 1965)
- Public Audit Act, 2004 (Act 25 of 2004)

In terms of the aforesaid statutes the powers and functions of LESEDI LOCAL MUNICIPALITY include, *inter alia*:

- (a) Ensuring integrated development planning;
- (b) Provision of potable water supply systems;
- (c) Bulk supply of electricity, which includes for the purposes of such supply, the transmission, distribution and the generation of electricity;
- (d) Provision of bulk sewage purification works and main sewage disposal systems;
- (e) Solid waste disposal sites, in so far as it relates to:
 - (i) the determination of a waste disposal strategy;
 - (ii) the regulation of waste disposal;
 - (iii) the establishment, operation and control of waste disposal sites, bulk waste transfer facilities and waste disposal facilities for more than one local area within the municipality;
- (f) Municipal roads which form an integral part of a road transport system;
- (g) Regulation of passenger transport services;
- (h) Development of Municipal airports;
- (i) Provision of Municipal health services;
- (j) Provision of the fighting services, which includes:
 - (i) planning, co-ordination and regulation of fire services;
 - (ii) specialized fire fighting services such as mountain, veld and chemical fire services;
 - (iii) co-ordination of the standardization of infrastructure, vehicles, equipment and procedures;
 - (iv) training of the fire officers.
- (k) Promotion of local tourism;
- (l) Provision of Municipal public works relating to any of the above functions or any other functions assigned to the municipality;
- (m) The receipt, allocation and distribution of grants made to the municipality;
- (n) The imposition and collection of taxes, levies and duties as related to the above functions or as may be assigned in terms of national legislation;

2. Postal address, telephone, fax number and website address:

2.1. Physical Address of Lesedi Local Municipality

No 1 Corner HF Verwoerd and Louw Streets
HEIDELBERG
1438

2.2. Postal Address

P.O. Box 201
HEIDELBERG
1438

2.3. Telephone Number: +2716 340-4300

2.4. Fax Number: +2716 340-4394

2.5. Website address: www.lesedilm.gov.za**3. Description of the Section 10 Guide**

A Guide has been compiled in terms of Section 10 of the Promotion of Access to Information Act by the Human Rights Commission. It contains information required by a person wishing to exercise any right, contemplated by the Promotion of Access to Information Act. It is available in all of the official languages.

The Guide is available for inspection, *inter-alia*, at the offices of the Human Rights Commission at 29 Princess of Wales Terrace, cnr York and St. Andrews Street, Parktown and on its website at www.sahrc.org.za.

4. Subjects and Categories of records held**4.1. GENERAL INFORMATION ON LESEDI LOCAL MUNICIPALITY**

General progress on the development of LESEDI LOCAL MUNICIPALITY.

By-Laws and tariffs promulgated by Lesedi Local Municipality and its predecessors.

Policies.

Customer related records.

Social responsibility projects reports.

Integrated Development Planning.

4.2. INFORMATION TO BE FORMALLY REQUESTED IN TERMS OF THE ACT INCLUDES:

- Statutory Documents;
- Financial Records;
- Annual financial reports;
- Management reports;
- Cheque returns;
- Human Resources;
- Salary Advises;
- Employees' Leave Records;
- UIF Returns;
- Documentations on Policies and Conditions of employment;
- Documentation on disciplinary matters;
- Data base of service recipients including but not limited to residents, customers etc;
- Various agreements entered into between Lesedi Local Municipality and third parties;
- Documents pertaining to Tenders and other procurement related
- Minutes of the LESEDI LOCAL MUNICIPALITY Council and its various committees and sub-committees;
- Internal Policies and Procedures;
- Records obtained from third parties held by the LESEDI LOCAL MUNICIPALITY.

5. The Latest Notice In Terms Of Section 15

No notice has been published on the categories of records that are automatically available without a person having to request access in terms of the Provision of Access to Information Act. The categories of records which are automatically available are on the Lesedi Local Municipality website and obtainable by contacting the Municipal Offices.

6. Services Available

LESEDI LOCAL MUNICIPALITY has the following services available to the members of the public and inquiries can be made at all Municipal Offices on how these services could be accessed:-

Infrastructure Services:

- Electricity
- Water and Sanitation
- Solid Waste

Roads, Transport and Civil Works:

- Storm-Water
- Public Transport
- Fleet Management
- Civil Works

Community Services:

- Health and Social Development
- Public Safety
- Sport, Recreation, Arts and Culture

Corporate Services:

- Finance
- Human Resources
- Information Technology
- Legal and Administration

Development and Planning Services:

- Economic Development
- Development Planning
- Environment and Tourism
- Integrated Development Planning

7. Request Procedure**7.1. Access to information that is not automatically available, however it shall be requested by:**

- Completing the prescribed Form A("request form") in Schedule 1
- Payment of the prescribed form must be completed with enough particulars to at least enable the Information officer to identify the following particulars:-

- The records required by the requester;
 - The Identity of the Requester or the requester's agent (if any);
 - What form of access is required, if the request is granted;
 - The telephone number, postal address or fax number of the requester;
 - The manner in which the requester wish to be informed of the decision of the Information Officer.
 - The capacity in which the request is made in the event the information is requested on behalf of somebody else.
- 7.2. The requester must state that the information is required in order to exercise or protect a right, and clearly indicate what the nature of the right is to be exercised or protected. In addition, the requester must clearly specify why the record is necessary to exercise or to protect such right.
- 7.3. After the Information Officer has made a decision on the request the requester must be notified of such a decision in such manner, which the requester wanted to be notified in.
- 7.4. The requester must indicate if the request is for a copy of the record or if the requester wants to inspect the records at the offices of LESEDI LOCAL MUNICIPALITY.
- 7.5. Access to the aforesaid information will only be granted to the requester in a manner requested, unless such manner would unreasonably interfere with the running and operation of LESEDI LOCAL MUNICIPALITY or damage its record or infringe its copyright.
- 7.6. If the requester is unable to read or write, or has a disability, then they can make the request for the record orally, in which event the Information Officer will complete the form on behalf of such requester and furnish the requester with such completed form.
- 7.7. LESEDI LOCAL MUNICIPALITY will process the request within 30 days, unless the request contains considerations that are of such a nature that an extension of the 30-day time limit is necessitated.
- 7.8. Where an extension of the 30-day time limit is required, the requester shall be notified, together with explaining why such extension is necessitated.

CONTACT DETAILS OF INFORMATION

INFORMATION OFFICER

Name	:	Mr. P van den Heever
Position	:	Municipal Manager
Email address	:	vandenheeverpj@lesedilm.co.za mm@lesedilm.co.za
Telephone Number	:	(016) 340-4469/4305
Fax Number	:	(016) 340-4394

SCHEDULE 1

Request for access to record of public body

(Section 18(1) of the Promotion of Access to Information Act, 2000 (Act 2 of 2000)
[Regulation 6]**FOR DEPARTMENTAL USE**

Reference number: _____

Request received by _____

(state rank, name and surname of information officer/deputy information officer) on _____
(date) at _____ (place)

Request fee (if R)

any): R

Deposit (if R

any):

Access fees:

SIGNATURE OF INFORMATION OFFICER/DEPUTY INFORMATION OFFICER

A. Particulars of public body

The Information Officer/Deputy Information Officer.

B. Particulars of person requesting to the record

- (a) The particulars of the person who requests access to the record must be given below.
- (b) The address and/or fax number in the Republic to which the information is to be sent, must be given.
- (c) Proof of the capacity in which the request is made, if applicable, must be attached.

Full names and surname: _____

Identity number: _____

Postal address: _____

Fax number: _____

Telephone number: _____ E-mail address: _____

Capacity in which request is made, when made on-behalf of another person: _____
_____**C. Particulars of person on whose behalf request is made**

This must be completed ONLY if a request for information is made on behalf of another person.

Full names and surname: _____

Identity number:

D. Particulars of records
a) Provide full particulars of the record to which access is requested, including the reference number if that is known to you, to enable the record to be located.
b) If the provided space is inadequate, please continue on a separate folio and attach it to this form. The requester must sign all the additional folios.
1. Description of record or relevant part of the record:

2. Reference number, if available:

3. Any further particulars of record:

E. Fees
a) A request for access to a record, other than a record containing personal information about yourself, will be processed only after a request fee has been paid.
b) You will be notified of the amount required to be paid as the request fee.
c) The fee payable for access to a record depends on the form in which access is required and the reasonable time required to search for and prepare a record.
d) If you qualify for exemption of the payment of any fee, please state the reason for exemption.
Reason for exemption from payment of fees:

F. Form of access to record	
If you are prevented by a disability to read, view or listen to the record in the form of access provided for in 1 to 4 below, state your disability and indicate in which form the record is required.	
Disability:	Form in which record is required:
Mark the appropriate box with an X.	
NOTES:	
a) Compliance with your request for access in the specified form may depend on the form in which the record is available.	
b) Access in the form requested may be refused in certain circumstances. In such a case you will be informed if access will be granted in another form.	
c) The fee payable for access to the record, if any, will be determined partly by the form in which access is requested.	

1. If the record is in written or printed form:		
<input type="checkbox"/> Copy of record*	<input type="checkbox"/> Inspection of record	
2.. If record consists of virtual images- (this includes photographs, slides, video recordings, computer-generated images, sketches, etc.):		
<input type="checkbox"/> View the images	<input type="checkbox"/> Copy the images*	<input type="checkbox"/> Transcription of the images*
3. If record consists of recorded words or information which can be reproduced in sound:		
<input type="checkbox"/> Listen to the soundtrack (audio cassette)	<input type="checkbox"/> Transcription of soundtrack* (written or printed document)	
4. If record is held on computer or in an electronic or machine-readable form:		
<input type="checkbox"/> Printed copy of record*	<input type="checkbox"/> Printed copy of information Derived from the record*	<input type="checkbox"/> Copy in computer readable form* (stiff or compact disc)

If you requested a copy of transcription of a record (above), do wish the copy or transcription to be posted to you?	YES	NO
Postage is payable		
Note that if the record is not available in the language you prefer, access may be granted in the language in which the record is available.		
In which language would you prefer the record?		
G. Notice of decision of regarding request for access		
You will be notified in writing whether your request has been approved/denied. If you wish to be informed in another manner, please specify the manner and provide the necessary particulars to enable compliance with your request.		

How would you prefer to be informed of the decision regarding your request for access to the record?

Signed at _____ this _____ day of _____ 20_____

SIGNATURE OF REQUESTER/PERSON ON WHOSE BEHALF THE REQUEST IS MADE

SCHEDULE 2**PREScribed FEES SCALES****PART II OF NOTICE 187 IN THE GOVERNMENT GAZETTE ON THE 15 FEBRUARY 2002 FEES IN RESPECT OF
PUBLIC BODIES R**

1. The fee for a copy of the manual as contemplated in regulation 5(c) is R0,60 for every photocopy of an A4-size page or part thereof.
2. The fees for reproduction referred to in regulation 7(1) are as follows:

(a)	For every photocopy of an A4-size page or part thereof	0,60				
(b)	For every printed copy of an A4-size page or part thereof held on a computer or in electronic or machine-readable form	0,40				
(c)	For a copy in a computer-readable form on- <table border="0"> <tr> <td>Stiffy disc</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Compact disc</td> <td>40,00</td> </tr> </table>	Stiffy disc	5,00	Compact disc	40,00	
Stiffy disc	5,00					
Compact disc	40,00					
(d)	(i) For a transcription of Visual images, for an A4-size page or part thereof	22,00				
	(ii) For a copy of visual images	60,00				
(e)	(i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof	12,00				
	(ii) For a copy of an audio record	17,00				
3. The request fee payable by every requester, other than a personal requester, referred to in regulation 7(2) is R35,00.
4. The access fees payable by every requester referred to in regulation 7 (3) are as follows:

(1) (a)	For every photocopy of an A4-size page or	0,60						
(b)	For every printed copy of an A4-size or part thereof held on a Computer or in electronic or machine –readable form	0,40						
(c)	For a copy in a computer-readable form on- <table border="0"> <tr> <td>(i)</td> <td>Stiffy disc</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>compact disc</td> <td>40,00</td> </tr> </table>	(i)	Stiffy disc	5,00	(ii)	compact disc	40,00	
(i)	Stiffy disc	5,00						
(ii)	compact disc	40,00						
(d)	(i) For a transcription of visual images, for an A4-size page or part thereof	22,00						
	(iii) For a copy of visual images	60,00						
(e)	(i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof	12,00						
	(ii) For a copy of an audio record	17,00						
(f)	To search for and prepare the record for disclosure, R15,00 for each hour or part of an hour, reasonably required for such search and preparation.							
(2)	For purposes of section 22(2) of the Act, the following applies:							
	(a) Six hours as the hours to be exceeded before a deposit is payable; and							
	(b) one third of the access fee is payable as a deposit by the requester.							
(3)	The actual postage is payable when a copy of a record must be posted to a requester.							

Database	Government Gazettes
Gazette No	28107
Notice No	991
Regulation	8325
Gazette No	
Gazette	GOV
Date	20051014

Government Notice**DEPARTMENT OF JUSTICE AND CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT**

No. R.991

14 October 2005

PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT, 2000 EXEMPTIONS AND DETERMINATIONS FOR PURPOSES OF SECTION 22(8)

I, Brigitte Sylvia Mabandla, Minister for Justice and Constitutional Development, acting under section 22(8) of the Promotion of Access to Information Act, 2000 (Act No. 2 of 2000) hereby-

- (a) exempt the following persons from paying the access fee contemplated section 22 (6) of the Act:
 - (i) A single person whose annual income, after permissible deductions referred to in the Schedule to this notice are made, does not exceed R14 714.00 per annum; and
 - (ii) married persons or a person and his or her life partner whose annual income, after permissible deductions referred to in the Schedule to this notice are made, does not exceed R27 192.00 per annum and
- (b) determined that:
 - (i) where the cost of collecting any fee contemplated in section 22 of the Act, exceeds the amount charged, such fee does not apply;
 - (ii) the access fee contemplated in section 22(6) of the Act does not apply to the personal record of a requester; and
 - (iii) the request fee contemplated in section 22(1) of the Act and the access fee contemplated in section 22(6) of the Act do not apply to a record requested by a maintenance investigation or inquiry in terms of the provisions of the Maintenance Act, 1998 (Act No. 99 of 1998) or the regulations made under section 44 of that Act.

SCHEDULE

1. For purposes of paragraph (a) (i) and (ii) of the notice the following deductions are permissible:

- (a) Employees' tax in terms of paragraph 2 of Part II of the Fourth Schedule of the Income Tax Act, 1962 (Act No. 58 of 1962);
- (b) contributions in terms of section 5 of the Unemployment Insurance Contributions Act, 2002 (Act No. 4 of 2002);
- (c) compulsory contributions to a Group Insurance Fund in terms of a court order or in terms of a contract between an employer and his or her employee;
- (d) contributions to any medical scheme registered under the provisions of the Medical Schemes Act, 1998 (Act No. 131 of 1998), and allowed to be deducted in terms of section 18 (1) (a) of the Income Tax Act, 1962 (Act No. 58 of 1962);
- (e) contributions to pension funds in terms of section 13A of the Pension Funds Act, 1958 (Act No. 24 of 1956);
- (f) rent or mortgage installments to the maximum of R12 000.00 per annum;
- (g) maintenance paid in terms of a court order; and
- (h) school fees, except school fees paid to a private school.

B.S. MABANDLA, MP
Minister for Justice and Constitutional Development
